



ФОРУМ ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ ЗАЈЕДНИЦЕ

ПРИЈЕДОР

Број: 03/22

Записник са сједнице Форума за безбједност заједнице града Приједора одржане у Великој сали Градске управе дана 30.06.2022. године, са почетком у 13:00 часова

Присутни:

Вања Дејановић – ЈЗУ Дом здравља Приједор ЦЗМЗ и предсједавајућа Форума, Драшко Ђенадија – Градска управа Приједор - Цивилна заштита и замјеник предсједавајуће Форума, Игор Књегинић – потпредсједник Скупштине Града, Зоран Инђић – Полицијска управа Приједор, Миле Дошеновић – ПУ Приједор ПС Приједор 1, Дејан Вујчић – ПУ Приједор ПС за БС, Миланка Егић – ПУ Приједор ПС Приједор 2, Рада Карајица – Удружење „Нада“ Приједор, Дарко Драгић - Градска управа Приједор Одсек за инспекцијске послове, Драгана Малић – представница средњошколског образовања, Здравко Будимир – Актив директора основних школа, Младен Босанчић – Градска управа Приједор Комунална полиција, Госпа Сајак - ЈУ Центар за социјални рад Приједор, Даворин Шикман – Арцелор Митал Приједор, Игор Милетић и Синиша Булић – Градска управа Одјељење за саобраћај КП и ЗЖС и ИСП, Томислав Блаха – Чешка бесједа Приједор, Огњен Вукић – представник радио клуба „Козара“, Катарина Панић – Новинска агенција Републике Српске Срна, Александра Попић – мисија ОСЦ.

Дневни ред:

1. Увод и поздравна ријеч предсједавајуће;
2. Усвајање записника са прошлог састанка, 02/22 од 29.04.2022. године;
3. Припреме за туристичку сезону – Мјере и активности полиције и осталих субјеката
4. Новоидентификовани проблеми;
5. Остала питања.

1. Увод и поздравна ријеч предсједавајуће

Предсједавајућа Форума поздравила је све присутне чланове Форума и упознала их са приједлогом дневног реда који је једногласно усвојен.

2. Усвајање записника са прошлог састанка

Записник са прошлог састанка од 29.04.2022. године једногласно је усвојен. Примједби није било.

3. Припреме за туристичку сезону – Мјере и активности полиције и осталих субјеката

Испред Полицијске управе Приједор Форуму се обратио Миле Дошеновић – представник Полицијске станице Приједор 1:

Наступањем туристичке сезоне и сезоне годишњих одмора, очекује се појава безбједносних ризика, који могу да утичу на укупно стање безбједности на подручју Полицијске управе Приједор. У туристичкој сезони, односно у мјесецима јул и август 2022. године очекујемо већи број долазака наших грађана из иностранства, јер су све земље у окружењу смањиле или потпуно укинуле мјере ограничења путовања вазано за пандемију вируса корона. Због сезоне годишњих одмора долази и до веће посјете угоститељским објектима, а самим тим и већег конзумирања алкохола и опуштенијег понашања грађана, гдје се може очекивати нарушавање јавног реда и мира, те саобраћајне незгоде са посљедицама. У току туристичке сезоне традиционално се организује већи број културних, спортских и других јавних скупова на отвореном простору.

Како би се безбједносна ситуација на подручју града Приједора задржала на задовољавајућем нивоу током предстојеће туристичке сезоне, полицијски службеници ПУ Приједор ће предузимати појачане превентивно – репресивне мјере и активности. Појачаним мјерама и активностима, полицијски службеници Полицијске управе Приједор ће у периоду туристичке сезоне заједно са осталим субјектима:

- Обезбједити повољан степен безбједности по свим сегментима,
- Ангажовањем полицијских службеника на терену и других запослених обезбједити висок ниво професионалног понашања и адекватан одговор на пријаве и захтјеве грађана, (пријаве кршења законских прописа),
- Узимајући у обзир чињеницу мултиетничности у националној структури грађана и рефлексije инцидента мотивисаних мржњом који су се догодили у протеклом периоду, заједно са осталим субјектима предузимаће се превентивне мјере и активности на спречавању истих.

Зоран Инђић, испред Полицијске управе Приједор, рекао је да су то планске мјере полиције и да оне имају и превентивни и репресивни карактер, али је позвао и остале субјекте који имају такође своје задатке у оквиру „ Плана превенције инцидента и кривичних дјела почињених из мржње и предрасуда на подручју града Приједора за период 2022 – 2026. године“ да плански извршавају свој дио задатака и тако дају допринос свеукупној безбједносној ситуацији на подручју града Приједора, а на корист и задовољство свих његових грађана.

Даворин Шикман – представник рудника Омарска, истакао је да се у оквиру овог предузећа предузимају планске мјере појачаног обезбјеђења за вријеме предстојећих догађаја у оквиру којих ће се од стране Бошњачких удружења извршити посјета „ Бијелој кући“, јер им је стало да ови догађаји прођу достојанствено и безбједно за све њихове учеснике.

Драшко Ђенадија – замјеник предједавајуће Форума упознао је Форум да ће се сутра 01.07.2022. године испред објекта Градске управе и Полицијске управе обавити

промоција „ Писма добродошлице “ за грађане из дијаспоре. То је редовна активност предвиђена Акционим планом и већ је постала традиционална и препознатљива као примјер добре праксе у ширем окружењу.

4. Новоидентификовани проблеми

Испред Полицијске станице Приједор 2 упознали су Форум са проблемом неуређених површина на приватним посједима, а које су у зони саобраћајница при чему се смањује прегледност за возаче, као и на појаву веће фреквенције саобраћаја у послеподневним часовима кроз Козарску улицу гдје се вози пребрзо.

Испред Полицијске станице Козарац указали су на проблем велике фреквенције камиона из правца Градишке који превозе абразивни материјал и крећу се главном улицом Маршала Тита, што ствара велику буку и прашину и у вријеме туристичке сезоне ствара ружну слику.

Испред станице за безбједност саобраћаја упознали су Форум да на подручју града Приједора има много избледјелих саобраћајних знакова и пјешачких прелаза и да би било добро да се управо сада пред туристичку сезону на томе поради јер велик дио возача долази са стране и због неуочавања тих знакова прави прекршаје и угрожава саобраћај, док домаћи возачи знају стање напамет и често возе по инерцији.

Огњен Вукић , испред радио клуба „ Козара “ упозорио ја на значајну количину пјеска која је остала на саобраћајницама након бујичних излијевања воде из површинских канала и која угрожава безбједност саобраћаја, нарочито је то изражајно у Горњим Орловцима на старом путу за Бања Луку код Батуза и Гаврановића.

Игор Милетић – испред Одјељењан за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и имовинско стамбене послове саопштио је Форуму да се управо реализује дио уговорених радова на обнављању хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације који су у надлежности локалне управе и да ће као Одјељење остварити контакт са „ Путевима РС “ да се за теретни саобраћај иницира преусмјеравање саобраћаја у Козарцу преко алтернативног правца кроз улицу Раде Кондића и тако смањи притисак на главну улицу у Козарцу.

Драшко Ђенадија истакао је добру реакцију Градске управе на до сада идентификоване проблеме на које је указао Форум, конкретно мислећи на постављање огледала на раскрсници улица Омладински пут и Браће Вујчића, као и на активности на чишћењу канала за површинску одводњу атмосферских вода на ширем подручју града , те почетку радова на уређењу корита ријеке Милошевице.

5. Остала питања

Форум је упознат да је у организацији мисије ОСЦ дана 23. и 24. јуна одржана дводневна обука и округли сто за службенике Полицијске управе Приједор на тему дјеловања у случају инцидената и кривичних дјела почињених из мржње и предрасуда, на којој је учествовао и представник Форума.

Такође је у Сарајеву 16. јуна у организацији УНДП одржана радионица у оквиру пројекта „ Смањење ризика од катастрофа “ на којој је веома запажено учествовала четворочлана делегација Града Приједора.

Форум је обавјештен да је руководство Форума контактирано од начелника Службе министра у оквиру Министарства унутрашњих послова РС, а вазано за израду „ Стратегије развоја унутрашњих послова “ у чијој изради би били третирани и примјери добре праксе и досадашња искуства приједорског Форума, нарочито кроз питања коначне формализације овог тијела у оквиру Закона о локалној самоуправи чиме би се стекли услови за формирање оваквих тијела и у осталим градовима и општинама у Републици Српској.

Форум је кратко упознат и о тренутној епидемиолошкој ситуацији у Републици Српској и у граду Приједору као и о олујном невремену које је дана 29.06.2022. погодило шири реон града Приједора при чему је правовременим дејством противградне заштите спријечена велика материјална штета на пољопривредним усјевима и имовини наших грађана. Том приликом са 10 лансирних станица у граду Приједору испаљено је 49 противградних ракета, а падање града забиљежено је на рубним дјеловима града јер се на облаке у доласку са подручја Републике Хрватске и Федерације БиХ није могло адекватно дјеловати због непостојања система противградне заштите.

Представник Радио клуба „ Козара “ Огњен Вукић упознао је Форум да су припадници радио клуба интервенисали када се десио квар на репетитору Територијалне ватрогасне спасилачке јединице. Пошто је дошло до квара на антени чија набавка у поступку јавних набавки може потрајати и више мјесеци, они су са својим припадницима извршили детекцију квара и монтажу своје антене како би се овај проблем привремено премостио и омогућио несметан рад ТВСЈ преко репетиторске везе до завршетка процеса јавне набавке.

Форум је као позитиван примјер подржао активности у оквиру Машинске школе у Приједору које су својим ученицима организовали посјету вјерским објектима свих вјерских заједница и тиме дали допринос бољем разумијевању различитости на подручју нашег града. Форум позива и друге средње школе да се у наредном периоду укључе у ову активност.

Форум је јавно похвалио новинарку Катарину Панић за редовно присуство сједницама Форума и објективно и правовремено информисање јавности када су у питању активности Форума, као и Александру Попић – представницу мисије ОСЦ-а за редовно пређење сједница Форума , квалитетно представљање активности овог тијела пред међународним институцијама и конкретну помоћ ове мисије у организацији обука, округлих столова и финансирању неких приоритетних активности Форума.

Сједница је завршена у 14,05 часова
Записник сачинио: Драшко Ђенадија

Предсједавајућа Форума
Вања Дејановић с.р.



ФОРУМ
ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ
ЗАЈЕДНИЦЕ ПРИЈЕДОР

Број: 03/22

Zapisnik sa sjednice Foruma za bezbjednost zajednice grada Prijedora održane u Velikoj sali Gradske uprave dana 30.06.2022. godine, sa početkom u 13:00 časova

Prisutni:

Vanja Dejanović – JZU Dom zdravlja Prijedor CZMZ i predsjedavajuća Foruma, Draško Đenadija – Gradska uprava Prijedor - Civilna zaštita i zamjenik predsjedavajuće Foruma, Igor Knjeginić – potpredsjednik Skupštine Grada, Zoran Inđić – Policijska uprava Prijedor, Mile Došenović – PU Prijedor PS Prijedor 1, Dejan Vujčić – PU Prijedor PS za BS, Milanka Egić – PU Prijedor PS Prijedor 2, Rada Karajica – Udruženje „Nada“ Prijedor, Darko Dragić - Gradska uprava Prijedor Odsjek za inspekcijske poslove, Dragana Malić – predstavnica srednjoškolskog obrazovanja, Zdravko Budimir – Aktiv direktora osnovnih škola, Mladen Bosančić – Gradska uprava Prijedor Komunalna policija, Gospa Sajak - JU Centar za socijalni rad Prijedor, Davorin Šikman – Arcelor Mital Prijedor, Igor Miletić i Siniša Bulić – Gradska uprava Odjeljenje za saobraćaj KP i ZŽS i ISP, Tomislav Blaha – Češka besjeda Prijedor, Ognjen Vukić – predstavnik radio kluba „ Kozara“, Katarina Panić – Novinska agencija Republike Srpske Srna, Aleksandra Popić – misija OSC.

Dnevni red:

1. Uvod i pozdravna riječ predsjedavajuće;
2. Usvajanje zapisnika sa prošlog sastanka, 02/22 od 29.04.2022. godine;
3. Pripreme za turističku sezonu – Mjere i aktivnosti policije i ostalih subjekata
4. Novoidentifikovani problemi;
5. Ostala pitanja.

1. Uvod i pozdravna riječ predsjedavajuće

Predsjedavajuća Foruma pozdravila je sve prisutne članove Foruma i upoznala ih sa prijedlogom dnevnog reda koji je jednoglasno usvojen.

2. Usvajanje zapisnika sa prošlog sastanka

Zapisnik sa prošlog sastanka od 29.04.2022. godine jednoglasno je usvojen. Primjedbi nije bilo.

3. Pripreme za turističku sezonu – Mjere i aktivnosti policije i ostalih subjekata

Ispred Policijske uprave Prijedor Forumu se obratio Mile Došenović – predstavnik Policijske stanice Prijedor 1:

Nastupanjem turističke sezone i sezone godišnjih odmora, očekuje se pojava bezbjednosnih rizika, koji mogu da utiču na ukupno stanje bezbjednosti na području Policijske uprave Prijedor. U turističkoj sezoni, odnosno u mjesecima jul i avgust 2022. godine očekujemo veći broj dolazaka naših građana iz inostranstva, jer su sve zemlje u okruženju smanjile ili potpuno ukinule mjere ograničenja putovanja vazano za pandemiju virusa korona. Zbog sezone godišnjih odmora dolazi i do veće posjete ugostiteljskim objektima, a samim tim i većeg konzumiranja alkohola i opuštenijeg ponašanja građana, gdje se može očekivati narušavanje javnog reda i mira, te saobraćajne nezgode sa posljedicama. U toku turističke sezone tradicionalno se organizuje veći broj kulturnih, sportskih i drugih javnih skupova na otvorenom prostoru.

Kako bi se bezbjednosna situacija na području grada Prijedora zadržala na zadovoljavajućem nivou tokom predstojeće turističke sezone, policijski službenici PU Prijedor će preduzimati pojačane preventivno – represivne mjere i aktivnosti.

Pojačanim mjerama i aktivnostima, policijski službenici Policijske uprave Prijedor će u periodu turističke sezone zajedno sa ostalim subjektima:

- Obezbjediti povoljan stepen bezbjednosti po svim segmentima,
- Angažovanjem policijskih službenika na terenu i drugih zaposlenih obezbjediti visok nivo profesionalnog ponašanja i adekvatan odgovor na prijave i zahtjeve građana, (prijave kršenja zakonskih propisa),
- Uzimajući u obzir činjenicu multietničnosti u nacionalnoj strukturi građana i refleksije incidenata motivisanih mržnjom koji su se dogodili u proteklom periodu, zajedno sa ostalim subjektima preduzimaće se preventivne mjere i aktivnosti na sprečavanju istih.

Zoran Inđić, ispred Policijske uprave Prijedor, rekao je da su to planske mjere policije i da one imaju i preventivni i represivni karakter, ali je pozvao i ostale subjekte koji imaju takođe svoje zadatke u okviru „ Plana prevencije incidenata i krivičnih djela počinjenih iz mržnje i predrasuda na području grada Prijedora za period 2022 – 2026. godine“ da planski izvršavaju svoj dio zadataka i tako daju doprinos sveukupnoj bezbjednosnoj situaciji na području grada Prijedora, a na korist i zadovoljstvo svih njegovih građana.

Davorin Šikman – predstavnik rudnika Omarska, istakao je da se u okviru ovog preduzeća preduzimaju planske mjere pojačanog obezbjeđenja za vrijeme predstojećih događaja u okviru kojih će se od strane Bošnjačkih udruženja izvršiti posjeta „ Bijeloj kući“, jer im je stalo da ovi događaji prođu dostojanstveno i bezbjedno za sve njihove učesnike.

Draško Đenadija – zamjenik predsjedavajuće Forumu upoznao je Forum da će se sutra 01.07.2022. godine ispred objekata Gradske uprave i Policijske uprave obaviti promocija „ Pisma dobrodošlice “ za građane iz dijaspore. To je redovna aktivnost predviđena Akcionim planom i već je postala tradicionalna i prepoznatljiva kao primjer dobre prakse u širem okruženju.

4. Novoidentifikovani problemi

Ispred Policijske stanice Prijedor 2 upoznali su Forum sa problemom neuređenih površina na privatnim posjedima, a koje su u zoni saobraćajnica pri čemu se smanjuje preglednost za vozače, kao i na pojavu veće frekvencije saobraćaja u poslijepodnevnim časovima kroz Kozarsku ulicu gdje se vozi prebrzo.

Ispred Policijske stanice Kozarac ukazali su na problem velike frekvencije kamiona iz pravca Gradiške koji prevoze abrazivni materijal i kreću se glavnom ulicom Maršala Tita, što stvara veliku buku i prašinu i u vrijeme turističke sezone stvara ružnu sliku.

Ispred stanice za bezbjednost saobraćaja upoznali su Forum da na području grada Prijedora ima mnogo izbledjelih saobraćajnih znakova i pješačkih prelaza i da bi bilo dobro da se upravo sada pred turističku sezonu na tome poradi jer velik dio vozača dolazi sa strane i zbog neuočavanja tih znakova pravi prekršaje i ugrožava saobraćaj, dok domaći vozači znaju stanje napamet i često voze po inerciji.

Ognjen Vukić, ispred radio kluba „Kozara“ upozorio je na značajnu količinu pjeska koja je ostala na saobraćajnicama nakon bujičnih izlivanja vode iz površinskih kanala i koja ugrožava bezbjednost saobraćaja, naročito je to izražajno u Gornjim Orlovcima na starom putu za Banja Luku kod Batuza i Gavranovića.

Igor Miletić – ispred Odjeljenjan za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko stambene poslove saopštio je Forumu da se upravo realizuje dio ugovorenih radova na obnavljanju horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije koji su u nadležnosti lokalne uprave i da će kao Odjeljenje ostvariti kontakt sa „Putevima RS“ da se za teretni saobraćaj inicira preusmjerenje saobraćaja u Kozarcu preko alternativnog pravca kroz ulicu Rade Kondića i tako smanji pritisak na glavnu ulicu u Kozarcu.

Draško Đenadija istakao je dobru reakciju Gradske uprave na do sada identifikovane probleme na koje je ukazao Forum, konkretno misleći na postavljanje ogledala na raskrsnici ulica Omladinski put i Braće Vujčića, kao i na aktivnosti na čišćenju kanala za površinsku odvodnju atmosferskih voda na širem području grada, te početku radova na uređenju korita rijeke Miloševice.

5. Ostala pitanja

Forum je upoznat da je u organizaciji misije OSC dana 23. i 24. juna održana dvodnevna obuka i okrugli sto za službenike Policijske uprave Prijedor na temu djelovanja u slučaju incidenata i krivičnih djela počinjenih iz mržnje i predrasuda, na kojoj je učestvovao i predstavnik Foruma.

Takođe je u Sarajevu 16. juna u organizaciji UNDP održana radionica u okviru projekta „Smanjenje rizika od katastrofa“ na kojoj je veoma zapaženo učestvovala četveročlana delegacija Grada Prijedora.

Forum je obavješten da je rukovodstvo Foruma kontaktirano od načelnika Službe ministra u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova RS, a vazano za izradu „Strategije razvoja unutrašnjih poslova“ u čijoj izradi bi bili tretirani i primjeri dobre prakse i dosadašnja

iskustva prijedorskog Foruma, naročito kroz pitanja konačne formalizacije ovog tijela u okviru Zakona o lokalnoj samoupravi čime bi se stekli uslovi za formiranje ovakvih tijela i u ostalim gradovima i opštinama u Republici Srpskoj.

Forum je kratko upoznat i o trenutnoj epidemiološkoj situaciji u Republici Srpskoj i u gradu Prijedoru kao i o olujnom nevremenu koje je dana 29.06.2022. pogodilo širi reon grada Prijedora pri čemu je pravovremenim dejstvom protivgradne zaštite spriječena velika materijalna šteta na poljoprivrednim usjevima i imovini naših građana. Tom prilikom sa 10 lansirnih stanica u gradu Prijedoru ispaljeno je 49 protivgradnih raketa, a padanje grada zabilježeno je na rubnim djelovima grada jer se na oblake u dolasku sa područja Republike Hrvatske i Federacije BiH nije moglo adekvatno djelovati zbog nepostojanja sistema protivgradne zaštite.

Predstavnik Radio kluba „Kozara“ Ognjen Vukić upoznao je Forum da su pripadnici radio kluba intervenisali kada se desio kvar na repetitoru Teritorijalne vatrogasne spasilačke jedinice. Pošto je došlo do kvara na anteni čija nabavka u postupku javnih nabavki može potrajati i više mjeseci, oni su sa svojim pripadnicima izvršili detekciju kvara i montažu svoje antene kako bi se ovaj problem privremeno premostio i omogućio nesmetan rad TVSJ preko repetitorske veze do završetka procesa javne nabavke.

Forum je kao pozitivan primjer podržao aktivnosti u okviru Mašinske škole u Prijedoru koje su svojim učenicima organizovali posjetu vjerskim objektima svih vjerskih zajednica i time dali doprinos boljem razumijevanju različitosti na području našeg grada. Forum poziva i druge srednje škole da se u narednom periodu uključe u ovu aktivnost.

Forum je javno pohvalio novinarku Katarinu Panić za redovno prisustvo sjednicama Foruma i objektivno i pravovremeno informisanje javnosti kada su u pitanju aktivnosti Foruma, kao i Aleksandru Popić – predstavnicu misije OSC-a za redovno prećenje sjednica Foruma, kvalitetno predstavljanje aktivnosti ovog tijela pred međunarodnim institucijama i konkretnu pomoć ove misije u organizaciji obuka, okruglih stolova i finansiranju nekih prioriternih aktivnosti Foruma.

Sjednica je završena u 14,05 časova
Zapisnik sačinio: Draško Đenadija

Predsjedavajuća Foruma
Vanja Dejanović s.r.